



Ka Moporesidente Thomas S. Monson

## O Tsogile!

*Moso wa ntlha wa paseka lebitla le le senang ope ya nna lone karabo mo go Jobe,” A fa motho a swa, o ka tshela gape?*

**S**e ene e le tiragalo e e maka-tsang. Boemong jwa botlhe ba ba tsereng karolo go ya ka lefoko kana moopelo, jaaka moporesidente wa kereke ke kgethile go le raya mafoko a mabedi fela ka se sebaka, a a itsegeng e le mafoko a a mosola thata mo puong ya seesemane. Go mme Cheryl Lant le bagakolodi ba gagwe, setlhopho sa moopelo le baletsi, dibui, mafoko a ke “Ke a leboga.”

Mo dingwageng tse dintsi tse di fetileng, fa ke le ko Lontone, Enyelane, ke ne ka etela lefelo le le itsegeng thata la botaki la Tate, diti-ro tsaga Gainsborough, Rembrandt, Constable, le bataki ba bangwe ba ba itsegeng e bile ba tlotlega, di pegilwe mo maboteng a matlo. Ke ne ka rata bontle jwa tsone ka ba ka lemoga boitseanape jo bo tlhokegang go dira tiro ya botaki. Di beilwe kgakala mo tlhakoreng mo ntlong ya legato la boraro, le fa go ntse jalo e ne e se

setshwantsho sa botaki fela se se nkgatlhileng mme se se neng se gapi le pelo yame. Motaki, Frank Bramley, a takile ntlwana e e lebagang le lewatle le le feetsweng ke phefo, Bo mme ba babedi, mmangwana le mogatse monna wa motshwara ditlhapi yo a neng a seo foo ba lebile ba emetse bosigo ja kgorogo ya gagwe. Jaanong bosigo bo fetile mme tebego ya nna gore o timetse ko lewatleng ebile ga a na go boa. Mo letlhakoreng la ga matsalaagwe a ba a khubame, tlhogo ya gagwe e le mo godimo ga maoto a mosadi yo mmotlana a lela a itlhobogile. Kerese e e dirisitsweng e le mo godimo ga lentswana la letlhabaphefo e supa sebakase ba se nnileng foo se se senang leungo ba sa robala mo bosigong.

Ke ne ke utlwa go opa ga pelo ya mosadi yo mmotlana, ke utlwa le khutsafalo ya gagwe. Motaki o ne a supile mo tirong ya gagwe ya polelo e e utlwisang botlhoko ya ditiragalo

tse di sekeng di lebaesege. E ba-lega jaana, Tlhabo ya letsatsi e e senang tsholofelo.

Oo, mosadi yo mmotlana a bo a tlhoka kgomotso, le yone nnete ya tirelo ya merapelo ya ga Robert Louis Stevenson.

*Kwa gae ke motsamaisa sekepe,  
kwa gae gotswa lewatleng,  
Mme motsumi gae gotswa  
thabeng.<sup>1</sup>*

Mogareng ga nnete yotlhe ya setho, ga go epe e e nepagetseng jaaka phelelo ya sone. Leso le tla go botlhe; ke “boswa jwa lobopo; lo ka tsaya batho ele bana kgotsa ka bonana, lo ka etela ka nako ya dingwaga tse difa gare, kgotsa nako ya lone e ka diega go fitlhela kapoko ya dingwaga e kgobokantswe . . . tlhologong; lo ka tla ka lobaka lwa kotsi kgotsa bolwetsi, . . . kgotsa . . . ka ditso tlhologo; mme gotla lo tshwane-tse go tla.”<sup>2</sup> Lo bonagala lo emetse tatlhegelo e e botlhoko ya kamano bogolo mme, bogolo go bao ba ba botlana, lebole le le botlhoko go ditiro tseo di iseng di diragadiwe, maikemisetsa ao a a iseng a dirwe, le ditsholofetso tseo di nyeletseng.

Ke motho ofe, yo a reng a lebagangwe ke tatlegelo ya yo a moratang kgotsa, tota, a ikemeletsa kgotsa ka-boene a eme gareng ga lone, a seke a akanye gore go na le eng kafa losireng le le kgaoganyang seo se bonwang gotswa mo go se se sa bonweng?

Bogologolo tala monna Jobe — yo a neng a segofaditswe ka dimpho tsotlhe tsa sefatshe, fela go iphe-tlhela a tshwenyegile ka tseo dika

welang motho — o ne a dutse le mmataagwe mme a botsa potso e e sa tsofaleng, e nako e sa e phimoleng, ya gore, “Fa motho a swa, a otlaa tsoga gape?”<sup>3</sup> Jobe o ne a buile seo monna le mosadi mongwe le mongwe yo o tshelang a kileng a a se ipotsa.

Mo mosong wa kgalalelo ya letsatsi la Paseka Ke rata ke seka seka potso ya ga Jobe — “Fa motho a a swa, a o tlaa tshela?” — mme ke tlise di karabo tse di tswang eseng fela dikakanyo tseo ditswang ka tshakatsheko e e kelotlhoko mme gape le motgotsweng mo Lefokong la Modimo leo le senoletseng. Ke simolola ka tse di botlhokwa.

Fa gona le petlo mo lefatshe lena e eleng gore re a e tshela, go tshwanetse ga nna le Mmetli. Ke ofe yo a ka bogelang masaitsewang a lobopo a mantsi a sa dumele gore gona le petlo ya motho mongwe le mongwe? Ke mang a ka belaelang gore gona le Mmetli?

Mo bukeng ya ga Genesis re rutiwa gore Mmetli Mogolo o tlhodile legodimo le lefatshe: “le gore lefatshe le ne le sa betlwa, go le sebatla se se tona; le lefifi le apere gotlhe le boteng.”

“A go nne le lesedi,” ga bua Mmetli Mogolo, “mme go ne ga nna lesedi.” otlhodile lefatshe. A katologanya naga le metsi a re, “A lefatshe le tlhoge tlhaga, . . . ditlhare tsa maungo di ungwe ka go farologana, ka peo ya osi.”

Masedi a mabedi o a tlhodile — le letsatsi le ngwedi. Gatla dinaledi ka petlo ya Gagwe. O beditse ditshe di tsa metsi le dinonyane go fofa mo

godimo ga lefatshe. Go ne ga nna jalo. O dirile dipholologo le digagabi. Tlholego e ne e setse e tsamaela go ya bokhutlong.

Morago ga tsotlhe .O dirile motho mo setshwanong sa Gagwe — monna le mosadi — go nna le thata godimo ga dilo tsotlhe.<sup>4</sup>

Motho a le nosi a amogela botlhale, tlhaloganyo, mogopolo, le mowa. Motho ale nosi, mo go tse tsotlhe, a nna le bokgoni jwa tumelo le tsholefelo, mo tlhotlheletsong le dilong tse a batlang go di dira.

Ke mang yo o ka ganetsang ka bolelele gore motho — tiro e tona ya Mmetli Mogolo, a nale thata godimo ga ditshidi tsotlhe, ana le boboko le kgonego, le tlhaloganyo le mowa, ka botlhale le bo modimo — a ka tla bokhutlong fa moya o tlogela tempele ya one wa selefatshe?

Go tlhaloganya gore loso ke eng, re tshwanetse ra lebogela bomosola wa botshelo. Lesedi le le potlana la tumelo le tshwanetse la aga mo motshegareng wa letsatsi la tshenolo, ka gore re a itse gore re tshidile pele fa re tla tsholwa mo senameng. Mo botshelong jwa rona jwa semowa re ne re sena pelaelo epe gareng ga makolwane le barweetsana ba Modimo re goeletska ka boitumelo ka lebaka la go fiwa tshono ya gotla mo botshelong jo jwa senama jo bonang le dikgwetlho mme bole mosola.<sup>5</sup> Re ne re itse gore lebaka la rona ke go nna le mmele wa senama, go fenywa diteko lego netefatsa gore retla obamela melao ya Modimo. Rraarona o ne a itse gore mo tlholegong ya botshelo jwa senama, retla raelesega, re leofa, re ba re wela

tlase. Gore retle re nne le sebaka sa go atlega. O re file Mmoloki, yo atla sotlegang aba a re swela. Mme seo e se fela gore A re fe tefo go tlhatswa dibe tsa rona, mme ele karolo ya Tefo, O tla fenywa loso leo re tlaa bong re le ka fa tlase ga lone ka lebaka la go wa gaga Atamo.

Jalo, mo ngwageng di feta dikete tse pedi tse di fitileng, Keresete, Mmoloki wa rona, o ne a tsholelwa mo bojong jwa dipitse ko Betlelehema. Mesia o go saleng go boletswe ka ene o ne a goroga.

Gone go kwadilwe go se kalo ka kgolo ya bonana jwa ga Jeso. Ke rata temana e e tswang mo go Luke. “Mme Jeso a gola ka botlhale le bokgoni jwa tse di molemo ko Modimong le mo bathong.”<sup>6</sup> Mme mo bukeng ya Ditiro, go na le temana e e khutshwane e e buang ka Mmoloki ye e nang le mosola mo lefatshe: “[O] ne a tshela a dira tse di molemo.”<sup>7</sup>

One a kolobediwa ke Johane ko nokeng ya Jorotane. O ne a bitsa barutwana ba le lesome le bobedi. O ne a segofatsa balwetsi. A dira gore digole di tsamaye, difofu di bone, di suse go utlwa. O ne le tota a tsosa baswi go tshela, a ruta, a fa bosupi, mme a refa sekai sa nnete sa go mosala morago.

Mme jalo mmishene wa botshelo jwa senama jwa Mmoloki wa lefatshe o ne wa tsamaela bokhutlong. Selalelo sa bofelo le barutwana ba Gagwe sa nnela ko ntlwaneng e e kwa godimo. Kwa pele le tse Gethesemane le sefapaano sa papolo.

Ga go motho ope fela yo a ka tlhaloganyang ka botlalo tirelo e Keresete

a re e diretseng kwa Gasethemane. E ne ka Boene o ne a tlhalosa maitemogelo ao: “Tshotlego eo e ntirile gore nna, tota Modimo, ene yo mogolo go ba gaisa botlhe, gore ke rorome bakeng sa botlhoko, le gore ke dutlegongwe le gongwe mo marobeng a mmele, le go sotlega gotlhe mo mmeleng le mo moweng.”<sup>8</sup>

Go latela matlhoko a Gethesemane, jaanong a setse a sena maatla, O ne a tshwarwa ka magkwakgwa, matsogo a a bosula mme a iswa fa pele ga ga Annas, Caiaphas, Pilate, le Herod. O ne a latofatswa le go fiwa dikgaba. Mabole a bogale a ne a oketsa mmele wa Gagwe o o neng o setse o koafetse. Madi a ne a dutlelela mo sefatlhegong sa Gagwe jaaka fa korone ya bosetlhogo e ne e bapaditswe ka metswi e e bogale e patelediwa mo tlhogong ya Gagwe, e phunyeletsa dintshi tsa Gagwe. Mme gape o ne a tselwa kwa go Pilato, yo a ileng a dumelang mo boidiiding jo boneng boshakgetse bo kua bore: “A bapolwe, a bapolwe.”<sup>9</sup>

O ne a betswa ka seme se eleng gore maphatlo a letlalo a sone ane a na le diterata le marapo a sone a a motswi a neng a rokeletswe. Fa a tsoga gotswa mo petsong e e setlhoggo, a reketla fa a tsaya dikgato O ne a tsaya sefapaano sa gagwe go fitlhelela a sa kgone go ya gope mme yo mongwe o ne a mo tseisa bokete.

Labofelo mo thabeng ya Tefelo, fa batlhanka ba gagwe bao baneng ba sena thata ba lebeletse, mmele wa gagwe o o gobetseng o ne wa kokotelwa mo sefapanong. Ka bosenang kutlhwelobotlhoko o ne a tshewga mme a fiwa dikgaba mme a sotlwa.

Mme o ne a goela godimo, “Ntate, ba itshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang.”<sup>10</sup>

Dioura tsa kutlobotlhoko tsa feta fa botshelo jwa gagwe bo felela. Gotsweng mo molomong o o phaphaletseng wa Gagwe gatswa mafoko a a reng, “Ntate mo matsogong a gago, ke neela mowa wame: mme go rialong, a neela mowa.”<sup>11</sup>

Kagiso le thokgamo ya lesa le gagwe le mo golotse mo dipugisegong tsa senama. O ne a boela ko go Rraagwe.

Mo metsotsong ya bofelo. Mmoloki o ne a ka boela morago, mme o ne a seka. O ne a feta kwatlase ga sengwe le sengwe gore a ka pholosa dilo tsotlhe. Setopo sa Gagwe sene sa itlhaganedisiwa mme ka bonolo sa bewa mo phupung e e adimilweng.

Ga gona mafoko a pe mo sekeresiting a a bolelwang go nna gona le a a builweng ke moengele go Marea Magatalena yo aneng a lela le Marea yo mongwe fa, ka letsatsi lantlha la beke, ba a tumela phupu go tlhokomela mmele wa Morena wa bone. A bua mongele a re:

“Ke eng le batla batshidi, gareng ga baswi?”

“Ga a yo fa, mme o tsogile.”<sup>12</sup>

Mmoloki wa rona o tshedile gape, kgalalelo e e gaisang, e gomotsang, gape e netefatsa tsotlhe ditralgalo tsa batho tsa ditso e diragetse — phenyo godimo ga loso. Ditlhabi le matlhoko a ko Gethesemane le ko Tefelo a phimotswe. Pholoso ya batho e sireleditswe. Go wa gaga Atamo go baakantswe.

Phupu e e sena sepe mo mosong

wa tsatsi la ntlha, la tsogo baswing e ne ya nna karabo ya potso ya ga Jobe, ye a neng a re, “Fa motho a tlhokafala, ao tla tsoga gape?” Go botlhe bao ba ba kafa tlase ga lentswe lame, ke a lebegela, fa motho a tlhokafala, o tla tsoga, gape. Re a itse, ka gore rena le lesedi le senotseng boammaruri.

“Gonne ka motho gone ga tla loso, ka motho gape gone gatla tsogo ya baswi.

“Fela jaaka mo go Atamo botlhe batla swa, Le tota mo go Keresete botlhe batla tshediswa.”<sup>13</sup>

Ke badile — ke a dumela — ka bopaki jwa botlhe ba ba nang le maitemogelo a kutlobotlhoko ya papolo le boipelo jwa tsogo ya gagwe mo baswing. Ke badile — ke a dumela — bopaki jwa botlhe ba ba mo lefatsheng le le sha bao baneng ba etetswe ke ene Morena yo o neng a tsogile.

Ke dumela mo bopaking jwa yo mongwe yo, mo pakeng eno, a buileng le Modimo le Morwae mo sekgweng tse jaanong di bidiwang tse di boitshepo gape a fileng botshelo jwa gagwe, a bokonotelela ka bosupi jwa tshololo ya madi a gagwe. O ne a bega a are:

“Mme jaanong, morago ga bopaki jo bontsi jo bo filweng ka ga ene, se ke bopaki, jwa bofelo, jo re bo fang ka ene: Gore oa tshela!

“Go nne re mmone, le tota mo letsogong la moja la Modimo; gape re utlwile lentswe le le netefatsang gore ke Morwa o esi wa ga Rara.”<sup>14</sup>

Lefifi la loso le ka kgona gore ka nako tsotlhe le nyelediwa ke lesedi la nnete e senotshweng. “Ke nna tsogo ya baswi, le botshelo,” ga bua

Mong wa rona.<sup>15</sup> “Kagiso ke e tlogela le lona, kagiso yame ke ya ele neela.”<sup>16</sup>

Mo dingwageng tse di fitileng ke utlwile e bile ke badile bopaki bo bontsi jo bo sa belaesegeng, go tsweng mo bathong ba ba paka ka bo nnete jwa tsogo ya baswi le bao ba amogetseng, mo diourenng tsa go tlhoka, kagiso le kgomotsogo e solofeditse ke Mmoloki.

Ke tla bua fela ka ngwe ya tseo. Beke tse pedi tse di fetileng ke amogetsa lokwalo le le amang maikutlo go tsweng go rre o o nang le bana bale supa, yo o kwadileng ka lelwapa la gagwe, bogolo jang morwaagwe Jason, yo o lwetseng a le dingwaga dile lesome le bongwe. Mo dingwageng tse di baleganyeng tse di neng tsa tla, bolwetsi jwa ga Jason bo ne jwa tla kgapetsakgapetsa. Rrangwana yo o ne a bolelela ka maitshwaro a ga Jason gore a ne a itumedisa ntswa a ne a na le kgwetlho ya go lwala. Jason o ne a neelwa boperisiti jwa ga Aaron e a le dingwaga dile lesome le bobedi, e bile ka “nako tsotlhe a batla go diragatsa boikarabelo ka tlhotlhamo, go sa kgathalesa gore a o tso-gile kana nnyaa.” O ne a amogela mpho ya Ntshu ya Sekaote a le dingwaga di le lesome le bone.

Mo selemong se se fitileng, e se kgale morago ga matsalo a ga Jason a bo lesome le botlhano, o ne gape a robadiwa ko kokelong. Mo lengweng la malatsi fa a moetsetse, rraagwe Jason o ne a mo fitlhetse a tswetse matlho. A sa itse gore a o thulametsa kana o tso-gile, a simolola go mmuisa ka bonolo go ene. “Jason,” a rialo, “Ke a itse gore o wetse dingalo mo

botshelong jo bokhutshwane jwa gagwe, e bile seemo seo leng mo go sone se thata. Le fa e bile o emetswe ke kgwetlho e tona ko pele, ga ke batle ka gope gore o latlhegelwe ke tumelo ya gago mogo Jeso Keresete.” A re o ne a gakgamala ka pele a bona Jason a bula matlho a gagwe a bo a re, “ga nkitla!” ka lentse lele tlhapi-leng le le bogale. Go tshweng foo Jason a tshwala matlho a seka a tlhola a bua.

Rraagwe o ne a kwala: “kapego e khutshwanyane eo, Jason o buile nngwe ya bopaki jo bo maatla go gaisa, bo le sekono kaga Jeso Keresete bo ke iseng ke boutlwe. . . . Ka pego ya gagwe ya ‘Ga nkitla!’ e ne ya ikwala mo moweng wame ka letsatsi leo, pelo yame e tletse ka boipelo jwa gore Rraetsho yo o kwa Legodimong o ntshegofaditse gore ke bo ke le ntate wa morwa o o tshwanang le mosimane yo wa segosi. . . . Ene ya nna labofelo ke moutlwa a fa bopaki jwa gagwe kaga Keresete.”

Lentswa lelwapa la gagwe le ne le solofetse seo gore e nne nngwe fela ya mesepele ya nako tsotlhe ya go robadiwa ko kokelong, Jason one a tlhokafala beke tse pedi di ise difete morago ga moo. Mogolowe wa mosimane le wa mosetsana bane ba seo ba ile mmeshineng ka nako eo. Yo mongwe wa morwaragwe, Kyle, o ne a sa tswa go amogela piletso ya mmishene. Tota pitso e gorogile pele ga nako e e neng e solofetse, mme ka Phatwe a le di 5, beke pele ga Jason a tlhokafala, ba lolwapa bane ba phuthagana mo kamoreng ya kokelo gore Kyle atle a bule lokwalo lwa gagwe la mmishene gone koo,

gore le reetswe ke botlhe ba lelwapa.

Mo lekwalong la gagwe go nna, ntate yo o ne a tsenya senepe sa ga Jason ale mo bolaong jwa gagwe jwa kokelo, a na le morwarraagwe yo mo tona Kyle a eme go bapa le bolao, o tsholeditse lekwalo la pitso ya gagwe. Mokwalo o o ne o kwadilwe ka kwa tlase ga senepe seo: “Ba biditse go dira mmeshini mmogo — mo matlhakoreng otlhe a masire.”

Morwaragwe le Kgaitadie Jason bao baneng ba setse ba direla mmishene ba ne ba romela dikwalo tse di ntle, tseo di gomotsang kwa gagwe gore di abelanwe ka nako ya phitlho ya ga Jason. Kgaitadiagwe, yo a neng a direla kwa Argentina Buenos Aires West Mission, jaaka e le bon-tlha jwa lekwalo lwa gagwe, o ne a kwala: “Ke itse fa Jeso Keresete a tshela, mme ka gore oa tshela ro-tlhe, go balelwa le moratwa wa rona Jason, re tla tshela gape le rona. . . . Reka ikgomotsa ka kitso e e nepagetseng ya gore re konoteletse mmogo re le malwapa la bosakhutlheng. . . . Fa re ntsha ga tshwene go obamela gape re dira botoka mo botshelong jono, re tlaa mmona [gape.]” O ne a tswela: “[Tema] e ke saleng ke e ratile jaanong e tsaya botshelo jo bosha ka nako eno. . . . [Gotswa] Tshenolo Kgaolo 21, tema-na 4: ‘Mme Modimo o tlaa phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone; mme go tlaa seke go nne loso lepe gape, le fa ele kutlobotlhoko, kgotso selelo, lefa ele botlhoko bope gape: gonne dilo tsa maloba di fitile.’”

Bomorwarre le bo bokgaitadiaka ba ba rategang, mo ourenng ya rona

ya kutlobotlhokong e e kwa teng, re ka kgona go bona kagiso mo mafokong a moengele wa ntlha ka paseka mo mosong: “O tsogile: gonne o tsogile.”<sup>17</sup>

*O tsogile! O tsogile!*

*Bolela godimo ka lentswe la boipele.*

*O thubile kgolegelo ya gagwe ya malatsi mararo;*

*Tla lefatshe lotlbe ka bophara lo ipele.*

*Loso lo fentswe; motho o gololesegile.*

*Keresete o fentse phenyo!*<sup>18</sup>

Jaaka ke le mongwe wa bao e leng basupi ba Gagwe ba ba kgethegileng mo lefatsheng gompiano, mo pasekeng yo o galalelang yo wa tshipi, ke bega gore seo ke nnete, ka leina la Gagwe lele boitshepo — le tota leina la ga Jeso Keresete, Mmoloki wa rona — amene.

#### DINTLHA

1. Robert Louis Stevenson, “Requiem,” in *An Anthology of Modern Verse*, ed. A. Methuen (1921), 208.
2. James E. Talmage, *Jesus the Christ*, 3rd ed. (1916), 20.
3. Job 14:14.
4. Bona Genesis 1:1–27.
5. Bona Jobe 38:7.
6. Luke 2:52.
7. Ditiro 10:38.
8. Dithuto le Dikgologano 19:18.
9. Luke 23:21.
10. Luke 23:34.
11. Luke 23:46.
12. Luke 24:5–6.
13. 1 Bakorinta 15:21–22.
14. Dithuto le Dikgologano 76:22–23.
15. Johane 11:25.
16. Johane 14:27.
17. Mathaio 28:6.
18. “O tsogile!” *Sefela*, no. 199.

© 2010 ka Kutlwisiso e e Beilweg, Inc. Tetla tsotlhe di beilwe. E gatisitswe mo USA. Tetla ya Sekgoa: 6/09. Tetla ya Thanolo: 6/09. Thanolo ya Molaetsa wa *First Presidency Message, May 2010*. Tswana. 09365 763

## Dithuto tsa Nako Ya Rona

**D**ithuto tsa Boporisa jwa Melekisetete le Mokgatlo wa thuso tse di tsenang mo tshiping ya bone di itebagantse le “Dithuto tsa Nako Ya Rona”. Thuto nngwe le nngwe e ka baakanyediwa gotswa mo dithutong tse dineng di rutwa gotswa mo konforenseng ee satswang go feta. Bagolwane ba Seteiki le Kgaolo baka tlhophisa dithuto tse di tshwanetseng go dirisiwa, kana ba ka neela baruti le bagolwane ba kereke tiro e. Baeteledipele ba tshwanetse go tlhomamisa boleng jwa Boporisa jwa Melekisetete mo go borre le bomme, ba ithuta dithuto tse di tshwanang mo malatsing aa tshwanang a tshipi.

Ba ba tseeneletseng dithuto tsa — tshipi ya bone ba rotloediwa go ithuta le go tliša bukana e ntsha ya konferense mo ntlwaneng ya borutelo.

#### Dikakanyo tsa go baakanyetsa thuto gotswa mo dipuisanyong.

Rapela gore Mowa o Boitshepo o nne le wena gao ithuta lefa o ruta dipuisanyo. O ka reeselega

go baakanyetsa thuto o dirisa mananeo a mangwe, mme dipuisanyo tsa konferense ke tsone mmanang. Tiro ya gago kego thusa ba bangwe go ithuta lego tshegetsalefoko lele molemo jaaka le rutiwa mo dithutong tse disha tsa konferense ya Kereke.

Lebelela dipuisanyo, o itebagantse dithuto tse di tseeneletseng tse di thusang ebile di tlhokwa ke baithuti. Gape batla dipolelo, bolatedi jwa dibuka tsa lefoko lele molemo, bopaki bobo kago thusang go ruta bo nnete . . .

Dira ditshetlana tsa kafa o ka rutang ka teng dithuto tse di tseeneletseng. Ditshetlana di tshwanetse go nna le dipotso tse dika thusang baithuti ba kereke :

- Senka melawana le dithuto mo (di)puisanyong.
- Akanya ka ditlhaloso tsa tsone.
- Amoganang dikitso, megopolo, boitemogelo, le bopaki.
- Dirisa dithuto tse di tseeneletseng tse, mo matshelong a bone.

#### DIKGWEDI

Motsheganong  
2010–Phalane 2010

Ngwanatseele  
2010–Moranang 2011

#### DIBUKA TSA DITHUTO TSA TSHIPI YA BOFELO

Dipuisanyo tse di anamisitswe mo *Liahona ya Motsheganong 2010\**

Dipuisanyo tse di anamisitswe mo *Liahona ya Ngwanatseele 2010\**

\*Dipuisanyo tse di teng (ka diteme tse dintsi) kwa [www.conference.lds.org](http://www.conference.lds.org).





**Ka Mookamedi Henry B. Eyring**  
Mokhanselara wa Ntliha

# Bathuse mo Tseleng fa Baya Lwapeng

*Re thusa bana ba Modimo sentle kago bafa methale ya go aga tumelo mo go Jeso Keresete le lefoko la Modimo fa ba sale bannye.*

**B**orre le bomme, Rra rona yoo ko Legodimong o batla ebile o tlhoka thuso ya rona go tsisa Bana ba gagwe ba moya ko go Ene. Ke bua gompieno ka banana ba ba setseng bale mo Kerekeng ya Gagwe ya boammaaruri le ba ba simolotseng mo tseleng go boela ko lelwapeng la bone ko legodimong. O batla pele ba nna le moya wa modimo wa thatafatso go nna mo tseleng. Gape o tlhoka thuso ya rona go ba tsenya mo tseleng ka bonako fa ba ka simolola go etsaetsega.

Kene kele moruti yo mmotlana fa ke simolola go bona sentle gore ke ka goreng Modimo a batla re thatafatso bana fa bale bannye le go ba namola ka bonako. Ke tla le bolelela ka monana mongwe yoo tla emelang ba le bantsi ba ke lekileng goba thusa mo dingwageng.

O ne a ntse fa fatshe a lebagane le nna mo tafoleng yame ya baruti. O ne a mpoletse ka botshelo jwa gagwe. O ne a kolobeditswe a bo a ikaniwa e le leloko la Kereke fa a le dingwaga dile boferabobedi. Gone go sena dikeledi mo matlhong a gagwe fa a bala dingwaga dile masome a mabedi a a latetseng, mme gona le kutlobotlhoko mo lentsweng la gagwe. O ne a re goye ko tlase go simolotswe ke ditshwetso tsa ga ana ma le batho ba aneng a akanya gore bane ba itumedisa. O simolotse pele ka go roba melalwana e e kareng e kwa tlase ka boleng.

A simolola kago utlwa botlhoko le go itemoga faa le molato. Mme go amana le ditsala tsa gagwe ga mo tsietsa. Maikutlo a masha a go ratiwa, maikano a gagwe a nakwana a go ipopa sesha a ne a sa nne botlhokwa

fa tsela ya gagwe ya go roba melawana e tlhatloga, toro ya go nna le lelwapa la bosakutlheng ya nyelela.

O ne a bua le nna ka se a neng a se bitsa matlhomola. O ne a batla kemo namola mo sebeng se aneng a ipona a ikgolegile ka sone. Mme go tswa ga gagwe e ne ele go dirisa tumelo mogo Jeso Keresete, go nna le pelo ee thubegileng, go ipopa, go tlhatswiwa le go ithatafatsa ka sekai sa Modimo. Kene ka mmolelela bo-paki jwa me gore gone go sa ntse go ka kgonega. Mme gape gole thata go na le go dirisa tumelo mo botshe-long jwa gagwe mo leetong la goya kogo Modimo, lefa a simolola go etsaetsega.

Jaanong thusang bana ba Modimo sentle go ba neela methale ya go aga tumelo mogo Keresete le lefoko la gagwe le le molemo, fa ba sale bannye. Gape re tshwanetse go thusa go busetsa tumelo eo ka bonako pele ga e tima fa batswa mo tseleng.

Jaanong nna le wena re ka solofela tswelolepele ya tshono go thusa batsamai ba bana ba Modimo. Mmoloki o re boleletse gore ke ka goreng go tla nna jalo ka ane a kaya tsela ee mkgwakgwa goya motseng mo baneng botlhe ba Modimo mo bogareng jwa go leofa le ditiro tsa ga Satane:

“Tsenang mo kgorong ee tlhamaletse; ka gore kgoro e tona ebile e bulegile, ee re isang tshenyegong, bale bantsi batla tsena ka yone”.

“Ka gore kgoro e tlhamaletse, mmila o mosesane, oo isang ko botshelong mme base bantsi ke bone ba tla o bonang.”<sup>1</sup>

Tebelolepeya tse bana ba gagwe ba ditlhokang, Rraetsho yo kwa

legodimong yo o lorato o ne a baya ditshupo le banamodi mo tseleng ya bone. O ne a tsisa Morwae, Jeso Keresete, go sireletsa tsela le go e bonatsa. O biditse Moporofeti mo nakong tse, moeteledipele Thomas S. Monson. Mo bonaneng jwa gagwe moeteledipele Monson, o rutille e seng gonna mo tseleng mme gape le go namola ba basaitseng, tsela mo kutlobotlhokong.

Rraetsho yo o kwa Legodimong o re file tiro mo ditseleng tse di farologanyeng go thatafatsa, fa go tlhokafala, go tshisa ba tsamai mo tshireletsong. Ditiro tse di botlhokwa tse re di filweng mo malwapeng. Di botlhokwa ka gore lelwapa le na le tshono ko tshimologong ya botshelo jwa ngwana go tsetsepetsa maoto mo tseleng ya go ya lapeng. Batsadi, borre le bomme, bonkuku le bontatemogolo, bommangwane le bomalome ke bone ba ba direletseng go bontsha le go namola ka lorato mo lelwapeng.

Lelwapa le na le tshono mo dingwageng tse di boferabobedi. Mo dingwageng tse di sireleditsweng, ka fa Jeso a re diretseng ka teng, tiriso ya lefifi ya ga Satane go fitlha tsela ya go boela gae e thibilwe. Mo dingwageng tse di siameng tseo, Rara o thusa malwapa ka go bitsa babereki ba ba dirang le bana go thatafatsa mewa ya bana ka lefoko la Modimo. O fa ba tshegetsi ba Boperisiti baga Aarone go fa selalelo. Mo dithapelong tsa selalelo bana ba utlwa ditsholofetso tsa gore letsatsi lengwe batla amogela Moya o o Boitshepo, gore o ba tsamaisa fa ba obamela melawana ya

Modimo. Mme ba kgone go ikgapha mo go tse di sa siamang fa di tla, le gore mo bokamosong, ba kgone go namola ba bangwe.

Bobishopo mo Kerekeng ba tlhotlheleditswe go bitsa batho ba ba tlhaga mo Kerekeng mo wateng go direla bana mo poremari. Ba lemoga gore fa bana ba thatafadiwa ka tumello le bopaki ba tlaa tlhoka go namolwa fa e nna banana. Balemoga gore go nna le moya o thata ko tshimologong go ka dira pharologanyo mo lobakeng lo lontsi lwa botshelo.

Rotlhe re ka thusa. bonkuku, bontatemogolo, le leloko lengwe le lengwe le le itseng ngwana le ka thusa. Ga go lebelelwe gore o tsene sekolo go bereka le bana. Kana go kganelwa ke dingwaga. Mme mongwe ele mosetsanyana, o ne ale mo lekong la kakaretso ya poremari yo o ileng a thusa go betla moonno wa CTR.

O ne a seke a lapa go direla bana. O rutille bana kwa a neng a kerekateng, ka boithaopo jwa gagwe, gofitlhela a nna dingwaga tse di masome a fera bongwe. Bana ba bannye bane ba kgona go utlwa lorato la gagwe mo go bone. Bana ba bona boemedi jwa gagwe. Ba ne ba ithuta mo dithutong tse di motlhofo tsa lefoko lele molemo laga Jeso Keresete. Le go fitisa, ka go lemoga Moya o o Boitshepo. Fa ba ne ba dira jalo, ba ne ba siame mo tumelong. Lemoga o tile bosula. Ba ne ba ka seke ba tlhoke go namola mme ba ipaakanyeditse go namola ba bangwe.

Kene ka lemoga bomolemo jwa go nna le tumelo e e motlhofo

mo thapelong le mo Moyeng o o Boitshepo fa bana ba rona bale ba nnye. Ngwana wa rona wa mosimane yo motona o ne a ise a kolobediwe. Batsadi ba gagwe, baruta bana ba gagwe, le Baperisiti bane ba lekile go mo thusa gore a utlwe le go lemoga Moya o o Boitshepo le go itse go amogela thuso ya Modimo.

Motshegare mongwe mosadi wame o ne a moisitse ko lelwapeng la mme mongwe yo a neng a moruta go bala. Moonno wa rona ene ele go ya go motsaya fa ke tswa ko tirong.

Dithuto tsa gagwe dine tsa fela pele ga nako e reneng re e solofetse. O ne a ikutlwa a nale kgothalo ya gore o itse tsela ya go ya lwapeng. Jalo o ne a simolola go tsamaya. O ne a bua morago gore o ne a rata go tsamaya ale nosi. Morago ga a sena go tsamaya sekgala sa sephatlo sa mmaele, gone ga fifala. Mme a simolola go lemoga gore o santse a le kgakala le ko lwapeng.

O kgona go gakologelwa gore le sedi la dipone tsa dikoloi fa di mo fetadine di mo sira. O ne a utlwa ele ngwana yo monnye, e se mosimane yo botlhale yo o simolotseng go ya lwapeng ale nosi. O ne a lemoga fa a tlhoka thuso. Mme sengwe sene satla mo tlhologanyong ya gagwe. O ne a itse gore o tshwanetse go rapelela. Mme o ne a tswa mo tseleng a bo a ya mo ditlhareng tse a neng a sa kgone go di bona sentle mo lefifing. O ne a bona lefelo go khubama mo go lone.

O ne a utlwa mantswa a tswa mo ditlhareng a tla ntlheng ya gagwe. Banana bale ba babedi ba ne ba mo

utlwa a lela. Fa ba goroga, ba ne bare “a re ka go thusa?” O ne a ba bolelela gore o latlhegile a ntse a lela le gore o batla go boela lwapeng. Ba ne ba mmotsa gore ao itse mogala kana aterese. O ne a sa di itse. Ba ne ba mmotsa fa itse leina la gagwe. O ne a le itse. Ba ne ba mo isa ko lefelong le le gaufi ko ba neng ba nna teng. Ba ne ba bona leina la rona mo bukeng ya megala.

Fa ke utlwa mogala o lela kene ka itlhaganelela go motswa thuso, go lebogela gore batho ba ba siameng bane ba beilwe mo tseleng ya gagwe go ya lwapeng. Le gore ke lebogela gobo a rutilwe go rapela ka tumelo le gore thuso e tla tla ko go ene fa a latlhegile. Tumelo eo e mo tsisitse mo tshireletsegong le gore e tsesitse ba namodi bale bantsi.

Rara o beile go namola le ba namodi mo bogosing jwa Gagwe. Mo botlhaleng jwa Gagwe Rara o nale bathusi ba ba siameng go baya maa-no a gore thatafatsa le go baya ba namodi ba tlhwalhwa mo lefelong fa re feta mo dingwageng tsa bonana.

O itse makalana a mabedi aa tsisiwang ke Rara. Lengwe la banana ba bomme le bidiwa Tswelelopele ya Setho le lengwe la banana la borre ke Ditiro tsa Modimo. Re rotloetsa banana mogo godiseng dikokomane go bona kafa ba ka dirang ka teng go aga thatafatso ya moya wa Modimo. Gape re kopa bao baba tlhokomelang banana ba go godisa se Modimo a batlang re se dira go thusa. Le gore bokamoso jwa Kereke bo itshegile ka bone, rotlhe re a kgathala.

Makalana a mabedi a a tlhabolotswwe, mme tiro ya one ga ea fetoga. Moporesidente Monson o e biele jaana “ithute se o tshwanetseng go se ithuta, dira se o tshwanetseng go se dira, o bo o nne se o tshwanetseng go se nna.”<sup>2</sup>

Bukana ya Tswelelopele ya Setho e dira tiro sentle mogo bone “Lenaneo la Tswelelopele ya Setho di dirisa ditshtlana di fera bobedi; go thusa go tlhologanya sentle gore omang, ke ka goreng ole mo lefatsheng, le gore o tshwanetse go ka bo o dirang o le ngwana wa Modimo go ipaakanyetsa letsatsi le o tla yang ko tempeleng go ikgolaganya le Modimo sentle.”

E tswelela kago bua gore basetsana ba tla “dira maikano, goa tsamaisa, le go a bolelela moeteledipele kana motsadi wa bone”. E solofetsa gore “mananeo ao a simololang fa o bereka mo Tswelelopele ya Setho — jaaka thapelo, go bala dibuka tse di molemo, go thusa, le go nna le bukana e go kwalwang dikakanyo etla nna ditiro tsa gago ka metlha yotlhe. Ditiro tse ditla thatafatsa bopaki jwa gago le go go thusa go ithuta le go go tlhabolola mo botselong jwa gago.”<sup>3</sup>

Lenaneo la Tirelo go Modimo la basimane ba Boperesiti jwa ga Aarone le thatafaditswe e bile le tlhamaletse letla bo le sobokilwe mo bukaneng ele nngwe mo borarong jwa ofisi tse tharo tsa borre. Basimane le baeteledipele ba bone batla nna le buka e ntsha. E botlhokwa. E tsile go thatafatsa bopaki le go amana ga bone le Modimo. E tsile go ba thusa

lego fetsa ditiro tsa bone tsa boperesiti. E tsile go thatafatsa boamano jwa bone le batsadi, le bogakolodi, le boeteledipele jwa bone.

Mananeo a otlhe a tsisa tiro e kgolo mo maitekong a banana. Ba lalediwa go ithuta le go dira tse di ka lekgang mongwe le mongwe. Fa ke gakologelwa mo bonaneng jwa me a ga ke kgone go gakologelwa ke lekwa mogo ntseng jaana. Ehe, mo makgethong a se kae kene ka lalediwa mo ditekong tsa go tshwana le tse mme fale le fale, ka fa gongwe. Mananeo a batla tswelelopele, maiteko ama golo, lego kokotlesegela ga go ithuta la mowa wa Modimo oo ka kgaogannngwang mo dingwageng.

Mo kgakologelong, ka lemoga fa diteng tsa dibukana tse diemetse tshepho mogo Rara mo go godiseng bana le rona rotlhe ba re mo ratang. Gape le bone basupi gore tshepho e beilwe sentle.

Mo ke e tleng ke bone baperesiti ba ga Aarone ba dirang tiro. Ke bone basimane ba setse morago go ithuta, go dira dipaakanyo tsa go dira se Modimo a batlang ba se dira, e be ba tswela ko ntle go dira tse ba itlamleng go di dira le go di kgaogana le ba bangwe ke kafa ba fetogileng ka teng mo moweng. Lefa ke lebelela e bo ke reetsa gone go senoga sentle gore borre, bomme, baeteledipele, ditsala, le bone baagisanyi mo bokopanong ba ne ba utlwa mowa wa Modimo fa ba utlwa banana ba fa bopaki kafa ba thatafaditsweng ka teng. Banana ba ne ba tsholetsega fa ba fa bopaki, le ba baneng ba ba thusa go thusa go emelela.



Lenaneo la Tswelolepele ya Setho le na le thata e e tshwanang go godisa mowa wa Modimo ka thatafatso mo bananeng le go bafa tshono ya gore re thuse. Tswelolepele ya Setho e thusa banana go ipaakanyetsa go amogela maitlamo ko tempeleng. Bathusiwa ke dikai tsa bomme, bonkuku, le mme mongwe le mongwe yoo siameng mo Kerekeng. Ke bone kafa batsadi baneng ba thusa mose-tsana go kgona go bona dikeletso le ditoro tsa gagwe ka go lemoga lego lebogela dilo tsotlhe tse di molemo tse a di dirang.

Mo malatsing a sekae aa fetileng, ke bone mme mogwe le ngwana wa gagwe wa mosetsana fa ba amogela tshono ya go lemogwa fa botlhe ba nnile dikai tsa nnete tsa bomme ba tlhwatlhwa. Fa ba kgaogana le nna, kafa go ba tlotlomaditseng ka teng, ka utlwa Rara a dumalana le gore rotloetsa rotlhe.

Mo thusong yotlhe ere ka e neelang banana ba, e kgolo ke go ba letla go utlwa kakgelo ya rona gore ba mo tseleng ee siameng ya Modimo le gore ba ka kgona. Mme re ka dira botoka fa re ka tsamaya le bone. Ka gore tsela e makgwakgwa, fa nako tse dingwe batla utlwa basa rotloetsega le go tswa mo tseleng. Ka nako tse dingwe ba tsietsega mo bonnong jwa bone le go etsaetsega mo ditrong tse di kwa tlase ka tlhwatlhwa mo boModimong. Mananeo aa siameng a, a dira gore

go seka ga nna jalo ka gore aka tsa-maisa monana go laletsa le go amogela mopati wa Mowa oo Boitshepho.

Kgakololo e e gaisang e re ka e neelang monana ke gore ba ka goroga sentle ko go Rraetsho yo o kwa Legodimong fela fa ba isiwa le go gakololwa ke Moya wa Modimo. Jaanong fa rele botlhale re tlaa gakolola, re a kgola, le go nna sekai mo sengwe le sengweng se se latelang go batlwa ke Moya wa Modimo. Fa ba ka kgaogana le rona se ba se dirang le se ba se utlwang, re tshwanetse ka bo rona ra amogela Moya wa Modimo le fa re utlwa e kare re tshwanetse go fa kgakololo, ba tlaa utlwa lorato la rona la Modimo mo teng, e seng go ba garumela go ba tlhokomologa ka gore se seka letlelela Satane go ba isa kgakala.

Sekai se ba se tlhokang mo go rona ke go dira se ba se dirang. Re tshwanetse go rapela go nna le mpho ya Moya o o Boitshepo. Re tlhokana le go akanya thata kaga lefoko la Modimo le mafoko a ba porofeti baba tshelang. Re tlhoka go dira dipaakanyo tse eseng di keletso mme ele maikano. E bo jaanong re tshwanelwa ke go tlhoka go tshegetsatsa ditsholofetso tsa rona mo go Rara. Le go tlhoka go tsholetsa ba bangwe ka go kgaogana le bone masego a kafa Jeso a re diretseng ka teng, le kafa a tllileng ka teng mo go rona.

Mme re tshwanetse go nna dikai mo matshelong a rona le tumelo e e tswelletseng e Modimo a e solofetseng mo go bone. Fa re ka dira jalo, re tlaa ba thusa gore ba tswelele, ba tlaa utlwa mafoko a a tswa mo go morati Mmoloki le Rraetsho yo o kwa Legodimong: “o dirile sentle, motlhanka yo o siameng e bile a ikanyega: O ikanyegile mo dilong tse dinye, ke tla godira gore o nne mookamedi wa dilo tse dintsi: tsena mo boitumelong jwa Modimo”.<sup>4</sup> Mme rona bao re ba thusang mo tseleng re tlaa utlwa mafoko ao ka boitumelo.

Ke fa bosupi gore Morena o a gorata le bana botlhe ba Modimo. Se ke bogosi jwa Gagwe, bo buseleditswe ka dinotlolo tsa boperesite ka Moporofeti Joseph Smith. Thomas S. Monson gompiano ke mo Porofeti wa Morena. Ke solofetsa mongwe le mongwe wa lona, gore jaaka fa o sala morago tsela e e siameng mo Kerekeng ya ga Jeso Keresete, gore banana ba rona le rona ba re ba thusang ebile re ba rata, re ka gorosiwa ebile re sireletsegile mo lelwapeng ke Rraetsho yo o kwa Legodimong le Mmoloki go nna mo malwapeng ka boitumelo goisa bosakhutlheng. Ka leina la ga Jeso Keresete, amene.

#### DINTLHA

1. 3 Nephi 14:13–14.
2. Thomas S. Monson, “To Learn, to Do, to Be,” *Liabona*, Nov. 2008, 67.
3. *Young Women Personal Progress* (booklet, 2009), 6.
4. Mathaio 25:21.